

CARINSKE POVLASTICE - KORELACIJSKA TABELA

(namijenjena samo za informativnu svrhu i nema nikakvu pravnu važnost)

- član 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15, dalje: ZCP) i
- Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24 /18, dalje: Odluka)

Gla II - Odje ljak Odlu ke	Naziv (opis) carinske povlastice (oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina)	Bivši član 176. ZoCP i Priloga ZoCP (Sg. BiH 57/04,)	Član 207. tačka a) alineja ... ZCP (Sg. BiH 58/15)	Član Odluke (Sl.gl. BiH 24/18)	Šifra za polje 37/2 JCI	Vrsta odluke o oslobađanju i CI kojoj se podnosi JCI ili ulazni granični carinski ured (GP)	Rok zabrane i prenos povlastice (gdje je prenos propisan)
A.	Oprema koja predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igru na sreću	176/st 1	alineja 1)	čl 4 - 5	42C	<ul style="list-style-type: none"> • rješenje pisano, koje donosi nadležna Grupa za carinske postupke (dalje: rješenje) • uvozni carinski ured (dalje: CI) prema mjestu korišćenja opreme • <i>polaže se osiguranje</i> u slučaju iz čl 5 st (2) Odluke 	• 36 mjeseci
B.	Oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost	-	alineja 2)	čl 6 - 7	43C	<ul style="list-style-type: none"> • rješenje • CI prema mjestu korišćenja opreme 	• 36 mjeseci
C.	Roba za vojne i policijske snage i kazнено - popravne ustanove koja se u potpunosti finansira od donatora	176/st 2	alineja 3)	čl 8 - 9	44C	<ul style="list-style-type: none"> • rješenje • CI prema mjestu korišćenja opreme 	• 36 mjeseci
D.	Roba za deminiranje	176/st 2	alineja 4)	čl 10 - 11	45C	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema sjedištu korisnika oslobađanja 	<ul style="list-style-type: none"> • 36 mjeseci • moguć prenos
E.	Roba za projekte obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine, ako je projekat usvojio Savjet ministara	176/st 3	alineja 5)	čl 12 - 13	46C	<ul style="list-style-type: none"> • rješenje 	• 36 mjeseci

	Bosne i Hercegovine i u potpunosti ga finansiraju donatori ili međunarodne banke za razvoj ili ga većim dijelom finansiraju strani donatori ili međunarodne banke za razvoj a manjim dijelom se finansira iz budžeta					• CI prema mjestu korišćenja robe	
F.	Oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva namijenjena zaštiti i spasavanju civilnog stanovništva	176/st 5	alineja 6)	čl 14 - 15	47C	• rješenje • CI prema sjedištu korisnika oslobađanja	• 36 mjeseci • moguć prenos
G.	Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države u Bosnu i Hercegovinu	3 Priloga	alineja 7)	čl 16 - 17	C01	• rješenje • CI prema mjestu prebivališta ili boravka korisnika oslobađanja • <i>polaže se osiguranje</i> u slučaju iz čl 16 st (11) Odluke	• 36 mjeseci za: vozilo i njegovu prikolicu, kamp kućicu, rekreacijsko plovilo i privatni avion; • 12 mjeseci: ostalo
H.	Roba koja se uvozi povodom sklapanja braka - svadbena oprema, predmeti domaćinstva i pokloni, novi ili korišćeni, koji pripadaju fizičkom licu koje se radi sklapanja braka preseljava iz druge države u Bosnu i Hercegovinu	25 Priloga	alineja 8)	čl 18 - 19	C02 (svad.opre. i predmeti domaćinst.) C03 (pokloni)	• rješenje • CI prema mjestu boravka korisnika oslobađanja • <i>polaže se osiguranje</i> u slučaju iz čl 18 st (5) Odluke	• 12 mjeseci
I.	Lična imovina koju državljanin Bosne i Hercegovine i strani državljanin stalno nastanjen u Bosni i Hercegovini naslijedi u drugoj državi	4 Priloga	alineja 9)	čl 20 - 21	C04	• zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja robe	• nema
J.	Školska oprema, obrazovni materijali i s tim povezani predmeti domaćinstva koji pripadaju učeniku ili studentu koji boravi u carinskom području Bosne i Hercegovine u svrhu školovanja ili studiranja i koji su namijenjeni za ličnu upotrebu tokom trajanja njegovog školovanja ili studija	26 Priloga	alineja 10)	čl 22 - 23	C06 ⁽¹⁾	• zabilješka na zahtjevu • ulazni granični carinski ured	• nema
K.	Roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u Bosni i Hercegovini (ukupne vrijednosti do 300,00 KM po pošiljci)	-	alineja 11)	čl 24 - 25	C07 ⁽¹⁾	• usmeno • carinski ured kojem je roba predočena	• nema
L.	Roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u Bosni i Hercegovini (povremene pošiljke koje sadrže robu vrijednosti do 90,00 KM po pošiljci, u koju vrijednost se uračunava i vrijednost robe iz čl 26 st (5) Odluke)	-	alineja 12)	čl 26 - 27	C08 ⁽¹⁾	• usmeno • carinski ured kojem je roba predočena	• nema

M.	Proizvodna sredstva i druga oprema koja pripada preduzeću koje definitivno prekida svoju djelatnost u drugoj državi i premješta se u carinsko područje Bosne i Hercegovine radi obavljanja slične djelatnosti	6 Priloga	alineja 13)	čl 28 - 29	C09 (preduzeće) C10 (za čl 28 st (10))	<ul style="list-style-type: none"> rješenje CI prema sjedištu korisnika oslobađanja 	<ul style="list-style-type: none"> 36 mjeseci
N.	Poljoprivredni, stočarski, pčelarski, hortikulturni i šumski proizvodi dobijeni sa posjeda koji se nalazi u pograničnom području susjedne države i koje je u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednih proizvođača iz pograničnog područja Bosne i Hercegovine, kao i priplod i ostali proizvodi dobijeni od stoke porijeklom iz Bosne i Hercegovine koja se zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja nalazi na tim posjedima	7 Priloga	alineja 14)	čl 30 - 31	49C ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> zabilješka na popisu robe ulazni granični carinski ured 	<ul style="list-style-type: none"> nema
O.	Sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi namijenjeni za korišćenje na posjedu koji se nalazi u carinskom području Bosne i Hercegovine i graniči sa drugom državom i koje je u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednih proizvođača koje svoje glavno gazdinstvo imaju unutar druge države koje graniči sa carinskim područjem Bosne i Hercegovine	8 Priloga	alineja 15)	čl 32 - 33	50C ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> zabilješka na popisu robe ulazni granični carinski ured 	<ul style="list-style-type: none"> nema
P.	Roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti (roba navedena u čl 34 st (2) + ostala roba nekomercijalnog karaktera vrijednosti do 600,00 KM (čl 34 st (4) Odluke))	2 Priloga	alineja 16)	čl 34 - 35	-	<ul style="list-style-type: none"> usmeno ulazni granični carinski ured 	<ul style="list-style-type: none"> nema
R.	Obrazovni, naučni i kulturološki materijali, naučni instrumenti i uređaji namijenjeni obrazovnim, naučnim ili kulturološkim ustanovama ili organizacijama	20 Priloga	alineja 17)	čl 36 - 38	C11 (Prilog 1) C12 (Prilog 2) C13 (čl 36. st (3) C14 (čl 36. st (8)	<ul style="list-style-type: none"> zabilješka na JCI: za čl 36 st (1) (Prilog 1. Odluke); CI prema mjestu predočenja robe; rješenje: za čl 36 st (2) (Prilog 2.), st (3), (4) i (8); CI prema sjedištu korisnika oslobađa u slučaju iz čl 36 st (2) (Prilog 2.), st (3) i (4); CI prema mjestu predočenja robe u slučaju iz čl 36 st (8) 	<ul style="list-style-type: none"> nema zabrane otuđenja niti prenosa: za robu iz čl. 36 st (1) (Prilog 1); trajno: za robu iz čl 36 st (2), (3), (4) i (8) moćuć prenos: za robu iz čl 36 st (2), (3), (4) i (8)

S.	Laboratorijske životinje posebno pripremljene za laboratorijsku upotrebu za naučna istraživanja; biološke ili hemijske materije namijenjene isključivo naučnom istraživanju a koje se ne proizvode u Bosni i Hercegovini i uvoze se isključivo u nekomercijalne svrhe	21 Priloga	alineja 18)	čl 39 - 40	C15	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja robe 	• nema
T.	Terapeutske supstance ljudskog porijekla, reagensi za određivanje krvne grupe i reagensi za određivanje vrste tkiva, namijenjeni za upotrebu isključivo u nekomercijalne medicinske ili naučne svrhe	22 Priloga	alineja 19)	čl 41 - 42	C16	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja robe 	• nema
U.	Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnostikovanje ili liječenje	-	alineja 20)	čl 43 - 44	C17	<ul style="list-style-type: none"> • rješenje • CI prema sjedištu korisnika oslobađanja 	<ul style="list-style-type: none"> • trajno • moguć prenos
V.	Uzorci referentnih supstanci koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija za kontrolu kvaliteta materijala koji se koriste u proizvodnji medicinskih proizvoda	-	alineja 21)	čl 45 - 46	C18	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja robe 	• nema
Z.	Farmaceutski proizvodi za ljudsku ili veterinarsku medicinsku upotrebu za ljude ili životinje koji dolaze iz drugih država radi učešća na međunarodnim sportskim događajima organizovanim u carinskom području Bosne i Hercegovine	23 Priloga	alineja 22)	čl 47-48	C19⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na izjavi • ulazni granični carinski ured 	• nema
AA.	Roba namijenjena humanitarnim organizacijama	10 Priloga	alineja 23)	čl 49 - 51	C20	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI: za robu iz čl 49 st (1) tač. a); • rješenje: za robu iz čl 49 st (1) tač. b), kao i za robu iz čl 49 st (1) tač. a) i b) kada su u istoj pošiljci i prijavljene po istoj JCI; • CI za sve: prema mjestu predočenja robe 	<ul style="list-style-type: none"> • trajno (vidjeti čl 50 Odluke) • moguć prenos

AB.	Roba koja je posebno izrađena za obrazovanje, naučni ili kulturni razvoj slijepih lica, a koju uvoze slijepa lica za ličnu upotrebu, ili ustanove ili organizacije ili udruženje slijepih lica koje se bavi obrazovanjem slijepih lica ili pružanjem pomoći slijepim licima	11 Priloga	alineja 24)	čl 52 - 54	C21 (Prilog 4) C22 (Prilog 5. - slijepo lice) C23 (Prilog 5. - ustanove ili organizaci.)	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI: za robu iz čl 52 st (1) (Prilog 4.) - bez obzira koje korisnik oslobađanja • CI prema mjestu predočenja robe: za robu iz čl 52 st (1) <ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI: za robu iz čl 52 st (2) (Prilog 5.) i st (3) - kada je korisnik oslobađanja slijepo lice; • rješenje: za ostale korisnike oslo. • CI prema prebivalištu ili sjedištu korisnika oslobađanja: za robu iz čl 52 st (2) (Prilog 5.) i st (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • nema zabrane otuđenja: za robu iz čl 52 st (1) (Prilog 4.) - bez obzira koje korisnik oslobađanja za robu iz čl 52 st (2) i (3): <ul style="list-style-type: none"> • 12 mj. / slijepo lice • 36 mjeseci / ustanova, organizacija ili udruže. <ul style="list-style-type: none"> • moguć prenos
AC.	Roba koja je posebno izrađena i prilagođena za obrazovanje, naučni ili kulturni razvoj fizički i mentalno hendikepiranih lica, koju uvozi hendikepirano lice za ličnu upotrebu ili ustanove, organizacije ili udruženja koja se bave obrazovanjem hendikepiranih lica ili pružanjem pomoći hendikepiranim licima	12 Priloga	alineja 25)	čl 55 - 56	C24 (hendikepi. lice) C25 (ustanova, organizacija ili udruže.)	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI: kada je korisnik oslobađanja hendikepirano lice; • rješenje: za ustanove, organizacije ili udruženja; • CI prema prebivalištu ili sjedištu korisnika oslobađanja 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mj. / hendikepi. lice • 36 mjeseci / ustanova, organizacija ili udruže. <ul style="list-style-type: none"> • moguć prenos
AD.	Roba za žrtve nesreće	9 Priloga	alineja 26)	čl 57 - 59	C26	<ul style="list-style-type: none"> • rješenje: za robu iz čl 57 st (2) • CI prema mjestu predočenja robe; <ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na popisu robe: za robu iz čl 57 st (3) • ulazni granični carinski ured: za robu iz čl 57 st (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • trajno • moguć prenos
AE.	Putnički automobil koji uvozi invalidno lice	13 Priloga	alineja 27)	čl 60 - 61	48C	<ul style="list-style-type: none"> • rješenje • CI prema prebivalištu korisnika oslobađanja 	<ul style="list-style-type: none"> • 36 mjeseci
AF.	Odlikovanja i priznanja	19 Priloga	alineja 28)	čl 62 - 63	C27⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • usmeno: za robu iz čl 62 st (2) tač. a) i b); • zabilješka na izjavi: za robu iz čl 62 st (2) tač. c) i d); 	<ul style="list-style-type: none"> • nema

						<ul style="list-style-type: none"> • ulazni granični carinski ured 	
AG.	Pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa	-	alineja 29)	čl 64 - 65	C28 ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na izjavi: za robu iz čl 64. st (2) tač.a); • usmeno: za robu iz čl 64 st (2) tač. b); • ulazni granični carinski ured 	• nema
AH.	Roba namijenjena monarsima ili šefovima države	-	alineja 30)	čl 66 - 67	C29	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI: za robu iz čl 66 st (2) tač.a); • CI prema mjestu predočenja robe • usmeno: za robu iz čl 66 st (2) tač. b); • ulazni granični carinski ured 	• nema
AI.	Roba uvezena u promotivne svrhe (uzorci robe zanemarljive vrijednosti; štampani i reklamni materijal; proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju)	16 Priloga	alineja 31)	čl 68 - 72	C30 (čl 69) C31 (čl 70) C32 (čl 71)	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja: uzorci, reklamni i štampani materijal; • CI prema mjestu održavanja sajma/ili sličnog događaja: za robu za sajmove/ili slični događaj 	• nema
AJ.	Roba koja se uvozi za ispitivanje, analizu ili testiranje	18 Priloga	alineja 32)	čl 73 - 74	C33	<ul style="list-style-type: none"> • rješenje • CI prema sjedištu korisnika oslobađanja • <i>polaže se osiguranje</i> do isteka roka za ispitivanje, analizu ili testiranje 	• nema
AK.	Pošiljke poslane organizacijama koje štite autorska prava ili industrijska i komercijalna patentna prava	17 Priloga	alineja 33)	čl 75 - 76	C34	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja robe 	• nema
AL.	Turistička informativna literatura	-	alineja 34)	čl 77 - 78	C35 ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na zahtjevu • ulazni granični carinski ured 	• nema
AM.	Razni dokumenti i predmeti	15 Priloga	alineja 35)	čl 79 - 80	C36	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja robe 	• nema
AN.	Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prevoza	-	alineja 36)	čl 81 - 82	C37 ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • usmeno • ulazni granični carinski ured 	• nema

AO.	Slama, krma i hrana za životinje tokom prevoza	-	alineja 37)	čl 83 - 84	C38 ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • usmeno • ulazni granični carinski ured 	• nema
AP.	Gorivo i mazivo u drumskim motornim vozilima i posebnim spremnicima	-	alineja 38)	čl 85 - 86	C39 ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • usmeno • ulazni granični carinski ured 	• nema
AR.	Materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomen ploča ili groblja za žrtve rata	-	alineja 39)	čl 87 - 88	C40	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja robe 	• nema
AS.	Kovčezi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti	27 Priloga	alineja 40)	čl 89 - 90	C41 ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • usmeno • ulazni granični carinski ured 	• nema
AT.	Međunarodni sporazumi	28 Priloga	alineja 41)	čl 91 - 92	51C do 60C (zavisno od situacije)	<ul style="list-style-type: none"> • zabilješka na JCI • CI prema mjestu predočenja robe 	• 60 mjeseci <i>ili</i> drugi rok iz međunaro. sporazuma koji je u pitanju ako je istim propisan (ako je taj drugi rok naveden u potvrdi nadležnog organa iz čl 92 st (1) tač. a) Odluke)
AU.	Zajedničke odredbe za Odjeljak A. do Odjeljak AT. (zahtjev za oslobađanje i odluka, prestanak carinskog nadzora i primjena Carinske tarife)	29 Priloga		čl 93 - 95			
Gla. III	Oslobađanje od plaćanja izvoznih dažbina (<i>trenutno nema propisanih izvoznih dažbina u BiH</i>)		čl 207/ tač. b) ZCP	čl 96 - 97			
Gla. IV	Prelazne i završne odredbe			čl 98 - 104			

Legenda:

⁽¹⁾ Šifre: C06, C07, C08, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35, C37, C38, C39 i C41 odnose se na carinske povlastice (oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina) za koje, prema odredbama Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18), korisnik povlastice robu *prijavljuje usmeno* nadležnom carinskom uredu (sa ili bez podnošenja popisa roba ili izjave, zavisno od carinske povlastice koja je u pitanju).

Međutim, korisnik tih carinskih povlastica, ako želi, može, umjesto usmeno, robu za te povlastice prijaviti podnošenjem carinske prijave (JCI). U tom slučaju, u drugoj potpodjeli polja 37 podnijete carinske prijave (JCI) koristi se šifra C06, C07, C08, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35, C37, C38, C39 ili C41, u zavisnosti koja carinska povlastica je u pitanju.

Sastavni dio Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18) čine Prilog od 1. do Prilog 5., koji glase:

Broj priloga	Naziv priloga	Veza: član Odluke
Prilog 1.	Obrazovni, naučni i kulturološki materijal bez obzira ko je primalac i za kakvu su upotrebu namijenjeni	član 36. stav (1)
Prilog 2.	Obrazovni, naučni i kulturološki materijal namijenjen obrazovnim, naučnim ili kulturološkim ustanovama, ili ustanovama ili organizacijama u kategorijama navedenim za svaki predmet u trećoj koloni ovog priloga	član 36. stav (2)
Prilog 3.	Biološke ili hemijske materije namijenjene isključivo naučnom istraživanju, a koje se ne proizvode u Bosni i Hercegovini i uvoze se isključivo u nekomercijalne svrhe	član 39. stav (1)
Prilog 4.	Materijali posebno izrađeni za obrazovanje, naučni i kulturni razvoj slijepih lica	član 52. stav (1)
Prilog 5.	Roba posebno izrađena za obrazovanje, naučni i kulturni razvoj slijepih lica koju uvoze slijepa lica, ustanove ili organizacije ili udruženje slijepih lica	član 52. stav (2)

**Uprava za indirektno oporezivanje
Sektor za carine - Odsjek za carinske postupke**

Banja Luka, 18.04. 2018. godine